



## KOMENTAR

## DRUGA STRANA BORAVIŠNE MEDALJE

O boravišnoj taksi, njenu ubiranju i trošenju govorit će i raspravlja već dugo, i to ne samo u šibenskoj nego i u drugim turističkim općinama. Pa baš zato što se dugo raspravljalo i tražilo put da se ona namjenski troši i da od nje imaju koristi i oni koji je ostvaruju - boravišna taksa, promatrajući je sa aspekta ne tako davnih odluka Skupštine općine Šibenik, još uvijek nije ostala bez »druge strane medalje«.

No, prije toga treba se podsjetiti da je Skupština općine Šibenik potkraj siječnja 1966. godine usvojila odluku o osnivanju Fonda za unapređenje turističke privrede. Ta odluka pozdravljena je gotovo bez ikakvog protivljenja i to zahvaljujući činjenici što je osnivanjem Fonda ispravljena jedna »kriva Drinac« - dio boravišne takse koristiti će turistička društva ili mjesne zajednice. Stoga su oni koji su do tada bili prikraćeni u svojim pravima postali odjednom odusjevljeni.

Što se njih samih tiče - možda odusjevljenju imaju mesta. Kako, recimo, da se ne raduju Vodičani - koji su 1965. godine ubrali od boravišne takse oko 5.500.000 starih dinara, a njihovu Turističkom društvu nije od toga iznosa ostalo ni d'nara. Ove godine bilo bi im povraćeno oko 50 posto tih sredstava. A takva ili gotovo navlas identična situacija »morila« je i turistička društva u drugim mjestima na području naše komune.

Sredstva koja se ove godine prikupe od boravišne takse koristit će se »za finansiranje društvenih organizacija koje rade na unapređenju turizma, za finansiranje turističke propagande i finansiranje radova na izgradnji komunalnih objekata koji služe turističkim potreba-

ma«. Predviđeno je također da se sredstva iz fonda mogu upotrijebiti i za davanje zajmova turističkim i ugostiteljskim radnim organizacijama za turističku propagandu. Budući da će se ove godine u fond sliti oko 30 milijuna starih dinara, moglo bi se zaključiti - da je sve u redu i da svi mogu biti zadovoljni.

Medutim, da li je stvarno tako? Nama se čini da nije. A evo zašto. Odavno se zna da turizam nisu samo postelje, restorani, sunce, more i ostali »objekti«. Turist treba da ima i ono drugo - zabavu, bogat kulturni život i da ima - što pogledati! Osim prirodnih ljetnica koga još ne zanimaju i kulturno - historijski spomenici? Dakako oni gotovo s vremenom interesiraju, i mi ih na šibenskom području podosta imamo. Ali kakvih?

Mnogi od njih propadaju iz dana u dan, o njima (zna se zašto!) nitko ne vodi računa ili ako ima brise - ova nije dovoljna.

No, nitko se nije »isprišao« ni u razgovorima oko trošenja i dijeljenja sredstava prikupljenih od boravišne takse nitko nije rekao riječ da bi je danio tih sredstava trebalo održati i za konzerviranje kulturno - historijskih spomenika. Koliko znamo - nitko u tom pogledu nije rekao nijednu svoju riječ!

Na sreću još uvijek nije kasno još uvijek se može nešto učiniti, jer ne bi trebalo dopustiti da se opet (jer će možda već dogodine doći i kulturno-historijski spomenici na tapet) raspravlja o »krivim Drinama« i o »drugim stranama medala«.

Odvojimo radi toga bar 10 posto od boravišne takse za

unapređenje i konzerviranje kulturno - historijskih spomenika. Neka to i ne budu velika sredstva, ali će se i pomoći njih učiniti mnogo više ako se ne uradi ništa - kao do sada!

Uvjeren smu da će o tome povest računa i turistička društva i nadležni općinski organi, jer je to i u interesu turizma i naše kulturne baštine. A ona nije mala i s njom se pred svjetom možemo zaista dičiti. (D. B.)



Zablaće: turistički sve privlačnije mjesto

## BITKA ZA TURIZAM

U razvitku jugoslavenske privrede danas se nalazimo na prekretnici - u kojoj je turizam dobio ravnopravno mjesto ne samo unutar privrednih grana nego i posebno mjesto u našem razvitku uopće.

Turistička privreda treba da odigra i vanredno važnu ulogu, polazeći od situacije kakva je u turizmu danas, a ne kakva je bila nekad. Bitka za razvitak turizma sasvim je dobijena, jer više nema dvojbe ni na najvišem mjestu treba li i u kolikom opsegu razvijati turističku privredu. To je istakao i IV plenum CK SKJ. Turizam postaje jedna od osnovnih poluga našega daljnog privrednog razvijanja.

Uključivanje u međunarodnu podjelu rada može se najbolje ostvariti baš na sektoru turizma. Međutim, slaba bi bila usluga turizma kada izvan njega ne bismo vidjeli sve ostalo u jugoslavenskoj privredi. Nije SAMO turizam ono što će podići našu privredu, jer Jugoslavija ima i znatne druge mogućnosti (metalurgija, obojeni metali, prehrambena industrija, itd.). No, prednosti turizma su očite: u njemu se relativno niskim investicijama dobijući i čisti devizni efekti.

Kada smo se postavili za cilj izravnavanje platnog bilansa, mislimo smo i na turizam, koji je radi svoga multipličnog faktora osobito važna grana.

Pa i kada smo krenuli prema stvaranju konvertibilnog dinara, opet smo uvidjeli da turizam može odigrati izvanredno značajnu ulogu. Njegove komparativne prednosti sada su potpuno jasne, šta se prije nije dovoljno uočavalo.

Plan razvijanja turizma i turističkog prometa od 400 milijuna dolara godišnje do 1970. sasvim je prihvaćen i moguće ga je ostvariti. S obzirom na veliku potražnju za turističkim kapacitetima i sve brži napredak turizma u svijetu, takav plan postavljen je realno. Pitanje je samo šta je učinjeno i šta se još može učiniti da se to ostvari.

Ne radi se na kakvom »ambicioznom planu«, već o stvarnim i ostvarljivim ciljevima. Treba samo pronaći sve izvore sredstava za taj ubrzani rad (Austrija je, navodimo radi ilustracije, prošle godine ostvarila blizu 700 milijuna dolara turističkog prometa, iako nema ni centimetra mora).

Zar Jugoslavija ne može doći 400 milijuna dolara prometa do 1970? Zar je ona stvarno tako još uvijek nerazvijena? Plan je, u stvari, i previše skroman, a nikako ambiciozan.

U Jugoslaviji još nisu iskoristene mogućnosti svih turističkih regija. A koje su to regije?

Možemo reći: čitava Jugoslavija! Koliko nam samo govori

podatak da je u prošloj godini jugoslavensko - bugarsku granicu prešlo pola milijuna osoba! Tu se još kriju ogromne mogućnosti. Naše otvorene i liberalizirane granične sa 7 susjedima znače ogromne mogućnosti za razvijati industrijski turizam, da ne spominjemo logistički promet i ostalo.

Kad govorimo o sredstvima, može izgledati da je privredna reforma stavila bar privremeno tačku i na veće investicije u turizmu. Međutim, to nije tako. Prihvataći privrednu reformu, mi često mislimo na stari način. Želimo intenzivno privredovanje, a podižemo glas samo na investicije. Ne treba smetnuti s umna da ima čitav niz rezultata koji nastaju kao posljedica investiranja u turizmu. Oni su višestruki i čisto ekonomskog karaktera. Uostalom, i u već izgrađenim kapacitetima postoje još velike unutrašnje rezerve.

Turistička privreda treba da bude više inventivna i kreativna u načinu kako će ostvariti promet i obavljati poslovanje prema onim minimalnim uvjetima koje propisuju savezni propisi. To važi i za politiku cijena.

Turizam je grana koja relativno zahtijeva najviše ličnog rada. Zato treba razvijati široku inicijativu svih građana. U tom smislu pogrešna su tumačenja kako bi tobože privatna inicijativa mogla predstavljati element u »restauraciji kapitalizma«. Otpor još uvijek postoji kod komuna i općina koje gledaju uvijek razvitak jugoslavenskog turizma u perspektivi. Privatna inicijativa u turizmu je prihvaćena politika i brzo će se vidjeti da će ona dati rezultate. Duž Jadranske turističke ceste ima oko 300 privatnih ugostiteljskih radnji. To znači mnogo. Na općinama je da vode jednu razumnu i podešenu politiku, da beneficiraju privatnu turističku izgradnju, itd.

Oskudica dinarskih sredstava može se i treba namiriti stranim sredstvima (za ovu godinu

tvrdava Sv. Nikole, smještena na ulazu u živopisni šibenski kanal, izgrađena je sredinom 16. stoljeća. U srednjem vijeku služila je za obranu Šibenika od turskih napada, a kasnije je dugo vremena u njoj bila smještena tannica.

U zadnje vrijeme, tačnije - posljednjih pedesetak godina, korištena je kao postaja za reguliranje brodskog saobraćaja. Danas je, međutim, sasvim napuštena.

U zadnje vrijeme, tačnije - posljednjih pedesetak godina, korištena je kao postaja za reguliranje brodskog saobraćaja. Danas je, međutim, sasvim napuštena.

Nesumnjivo je da bi tako uređena tvrdava bila ne samo omiljeno izletište Šibenčana nego i još jedan vri-

putem napred. Primjer su za ona poduzeća koja su osjetila što je to rentabilno poslovanje u turizmu (General-export, Interplet, itd.). Ima još nekih spornih elemenata, kao npr. u koje svrhe radne organizacije mogu koristiti dio deviznog priliva iz kapaciteta u čijoj su izgradnji učestvovale. Pitajuće je kako osigurati da iz dijela tih deviz nabavljaju opreme i reprodukcioni materijal. Tu su još potrebne jasnije i određene formulacije, ali ima nagovještaj da će se i to propisima riješiti.

Nalazimo se u periodu u kojem nije pitanje kako dovesti stranca u Jugoslaviju, iako ni to nije baš sasvim najprostije, već kada smo ga doveli šta mu, u stvari, možemo pružiti u uslugama i ophodnju, ne prepustajući ga samome sebi. To znači novo angažiranje i borbu u ugostiteljstvu i svim službama, pa i u javnom mišljenju.

Kada o tome govorimo, moramo spomenuti i kritiku i ukazivanje na ono što treba ispravljati. Ta kritika treba da bude što konkretnija i što konstruktivnija, bez povođenja za emocijama i bez traženja sensacija ma bilo koje vrste.


J. Celar

TVRĐAVA SV. NIKOLE  
TURISTIČKI OBJEKT

jedan historijski spomenik koji bi rado posjetili domaći i inozemni turisti.

AMBASADOR ČSSR  
POSJETIO RAŽINE

Ambasador Čehoslovačke Socijalističke Republike u Beogradu, u pravni savjetnik za ekonomsku pitanja, doputovan je u subotu 14. o. m. u Šibenik. Visoki gost posjetio je tvornicu lakovih metalaca »Boris Kidrič« i tom prilikom se u razgovoru sa rukovodnicima ovog kolektiva interesirao o privrednim odnosima između čehoslovačkih poduzeća i TLM »Boris Kidrič«.



Novi autobus »Autotransporta« pred Šibenikom

DVije ulice na Gorici  
i dalje neuređene

Kao što smo većjavili, sredstvima Fonda za uređenje gradskog zemljišta predviđeno je da se u ovoj godini pristupi uređenju ulica i stepenita u starom dijelu grada. Među ostalim predloženo je da se asfaltira ili poploča i Ulica Jurja Dalmatinca, jedna od najstarijih u Šibeniku.

Međutim, s uređenjem ove ulice neće se mnogo postići ukoliko se istovremeno ne asfaltiraju ili bar kopljotoliko dovedu u ispravno stanje i ulice Ante Blaževića i Martina Količića, koje se nalaze sjevernije od Ulice Jurja Dalmatinca.

Naime, gotovo uvijek se događa da poslijе kiše voda, koja se slijeva iz Blaževićeve i Količićeve ulice, nosi zemlju i kamenje u Ulicu Jurja Dalmatinca. O toj činjenici nadležni

faktori trebali bi da povedu računa kada započnu radovi na uređenju spomenute ulice. Jer, u protivnom slučaju, sav posao mogao bi biti uzaludan.

(jj)

**ČLANOVI VJERSKE KOMISIJE  
POSJETILI MSGR PIANA**

Sibenski svećenik i rodoljub msgr Rudolf Pian poslavio je 60-godišnjemu misništu. U povodu toga jubileja njega su posjetili članovi Vjerske komisije Skupštine općine Šibenik Milan Lalić i Ante Lučev i tom prilikom predali mu na poklon dvije spomen-knjige o Šibeniku.

**Turističke vijesti**

U pripremama za uključenje aerodroma »Splić« u inozemno tržište, u toku ovog mjeseca najavljen je dolazak predstavnika turističkih agencija iz zapadnoevropskih zemalja.

Takva jedna grupa doputovala je na šibensko područje iz Holandije - 11. svibnja ove godine. U Primošten 18. o. m. stiže grupa turističkih radnika iz Engleske, a četiri dana kasnije najavljen je dolazak predstavnika Turističkog saveza Jugoslavije akreditiranih u Zapadnoj Njemačkoj, Holandiji, Švedskoj i Engleskoj.

Oni će obići važnija turistička mjesta na šibenskoj općini i tom prilikom će voditi razgovore s predstvincima turističko-ugostiteljskih poduzeća ovog kraja.

U nedjelju 29. o. m. doputovat će u Šibenik talijanskim putničkim brodom »Gentile da Fabriano« 500 talijanskih turista

Turističko - hotelsko poduzeće »Rivijera« otvorit će 15. lipnja ove godine hotel »Borovnik« u Tijesnu, »Koralj« u Zlarinu i restoran »Borik« u Vodicama. Pred dosad sklopjenim aranžmanima toga dana će ovi objekti primiti prve goste iz inozemstva - mahom Austrijance, Francuze i Nijemce.

Ukoliko se pregovori završe sa uspjehom, tada će auto-kamp na Martinskoj u svojoj režiji preuzeti čehoslovačka agencija »Čedok«. Čehoslovački moto - turisti koristit će ovaj objekt u toku cijele ovogodišnje sezone. Računa se da će dnevno u auto-kampu boraviti više od 50 motornih vozila.

# O nadstojnicima zgrada - ozbiljno

U Šibeniku nema mnogo zgrada u kojima rade nadstojnici. Međutim, zakonom je određeno da sve zgrade koje imaju više od četrdeset stanova moraju imati nadstojnika.

To je i razumjivo, jer u jednoj velikoj zgradi sa više od 40 stanova mora postojati osoba koja će se po svojoj profesionalnoj dužnosti brinuti za sigurnost i zastitu zgrade. Osnovne dužnosti nadstojnika bje bičvanje zgrade, čuvanje instalacija i uređaja, briga o čistoci i upotrebi zajedničkih prostorija, da zatvara i otvara vrata u tacno određeno vrijeme, itd.

Shodno tome, nadstojnici bi bili u radnom odnosu s komunalnim poduzećem »Stan«. Ta bi radna organizacija mogla prilikom sklapanja radnog ugovora odrediti i neke druge radne obaveze nadstojnika zgrade. Tako su bar predviđeli nadzorni organi Skupštine općine Šibenik.

Postavlja se, međutim, pitanje: kako će nadstojnik zgrade vršiti svoju dužnost ako u zg. a

di nad kojom vodi brigu nema stanova?

Predviđeno je da u tom slučaju nadstojnik dobije prvi stan koji bude ispravljen. Sto se pak tiče stanova koji se grade, predviđeno je da je investitor dužan da u svim zgradama koje imaju više od četrdeset stanova osigura i stan za nadstojnika. Sasvim je razumljivo da nadstojnik dobiveni stan neće besplatno uživati, već da će ga stajati kao što bi stajao i svakoga drugog stanara.

Ako se uredba o nadstojnicima zgrade bude poštivala — a nadamo se da će tako uistnu biti — onda će otpasti i do adžanski žalosni slučajevi — da su zgrade nedugo nakon useljenja bivale oštećene.

Cini se da bi u slučaju zgrade sa više od četrdeset stanova (nije isključeno da i zgrade koje nemaju tačno 40 stanova dobiju nadstojnika), a koje imaju nadstojnika — ta osoba mogla i trebala bar donekle da se brine i o okolišu zgrade. (D. B.)

**IZ CENTRA ZA UNAPREĐENJE DOMACINSTVA**

## Narodni motiv kao suvenir

Iako sa smanjenom dotacijom, koja će za ovu godinu iznositi oko 4 milijuna dinara, Centar za unapređenje domaćinstva u Šibeniku postiže iz mjeseca u mjesec sve bolje rezultate.

### 10-GODIŠNICA AMATERSKE SEKCIJE

Srednjom mjesecu studenoga navršava se dečja godina otaklo je u okviru tvornice lakačkih metala »Bori«. K drianu osnovana dramska sekcijska, koja je za ovaj vrijeme postigla zapažene rezultate.

Članovi dramske sekcije izveli su pod stručnjim vodstvom Josipa Vikaria jedanaest predstava i oko stotinu predstava, koje je gledalo nekoliko tisuća osoba.

Kroz dramsku sekcijsku prošlo je 80 članova ovog kolektiva, koji su, pored svojih svakodnevnih obaveza, slobodno vrijeme koristili u pripremanju za nastupe.

U aoku svoga djelovanja dramska sekcijska je gostovala u Biograd, Bečkovec, Zadru, Kninu, Skradinu, Đevarska, Murteru, Tisensku, Vodicama, Zlarinu, Drnišu, Primoštenu i Rogoznicu, a nekoliko nastupa je organizirala i u Šibeniku.

Reertoar se sastojao iz djela domaćih i stranih autora, među kojima su na sceni prikazani »Ribarske svade«, od K. Goldonija, »Konfuž un u Ge« od P. Kukolja, »Dlanom od dlan« od P. Budaka, »Pokondirena tikva« i »Laža i paraliza« od J. St. Popovića. (jj)

## UKRATKO

Poduzeće za ceste nabavilo je prošlih dana četiri kombija. Ta vozila koristit će se za nadzor i održavanje javnih puteva. Svaki kombi stoji po 3,200.000 starih dinara.

### EKONOMSKA ŠKOLA NE KOTIRA

Prema podacima iz ankete, proizlazi da šibenski osnovci (učenici osmih razreda) nemaju mnogo interesa za pohađanje ekonomskih škola. Naime tu srednju školu željeli bi polaziti samo 15 učenika. Evo još ne ih podataka: za gimnaziju kandidira 135 učenika, za pedagošku gimnaziju 47, za medicinsku školu 128 (!), bolničku 8, me-

talurško-tehnološku 3 (!!!), tehničko - građevinsku 14, tehničku (elektro-smjer) 9, tehničku (mašinski - smjer) 10, tehničkom-kemijsku 11, zubotehničku 7, vojnu školu 28, itd.

Anketom je obuhvaćeno 1.220 polaznika osmih razreda osnovnih škola. Od toga je bilo 677 muškaraca i 543 devojčice. Zanimljivo je kako su se opredjeljivali oni kojima je postavljeno pitanje: KAMO POSLJJE OSNOVNE ŠKOLE?

Upada u oči da šibensku Metaluršku - tehničku školu žele počitati samo tri učenika dok je za Medicinsku školu interes veoma velik. Upadljivo je također da se šibenski osnovci u znatnom broju opredjeljuju za razne tehničke škole. S obzirom na to da u Šibeniku sada ne radi ni jedna tehnička škola trebalo bi o tom interesu mudišti studijsko raspravljati. Konačno, postavlja se i pitanje zašto forsirati ekonomsku školu kada za nju ne postoji interes (bar tako podaci iz ankete pokazuju)

ju) i kad se zna da se svršeni učenici te škole veoma teško zapošljavaju (trenutno ih na evidenciji Općinskog zavoda za zapošljavanje ima tridesetak).

### POSTATI AUTO-MECHANICAR - VELIKA ŽELJA

Kako su učenici »reagirali« na mogućnost da izučavaju pojedine zanate? Evo podataka koji o tome govore: mehaničarski zanat želi izučavati 45 osnovaca, auto - mehaničarski 114, tokarski 18 fino - mehaničarski 13, strojopravarski 13, bravarski 15, električarski 32, stolar 14, za trgovinskih pomoćnika 123, onih koji bi željeli biti krojači im 25, frizerski zanat želi izučavati jedan učenik i 52 učenice, radio - mehaničarski 19 učenika dok bi samo trojica željela biti šefovi.

**BLIC-ANKETA na temu: DA LI SAMODOPRINOS ZA ŠKOLSTVO ILI NE?**

# GRAĐANI SU ZA SAMODOPRINOS

U posljednje vrijeme mnogo se govori i raspravlja o uvođenju samodoprinos-a građana za školstvo. Za to, naravno, postoje razlozi i ovdje ih nije potrebno posebno isticati, jer su i te kako poznati svim građanima. Radi toga smo i sprovedli ovu našu blic-anketu i sugovornike zamolili da nam odgovore na pitanje: JESTE LI ZA TO DA SE U ŠIBENSKOJ KOMUNI UVEDE SAMODOPRINOS ZA ŠKOLSTVO?

**BRANKA BORAK, učiteljica:** »Kao prosvjetni radnik i kao građanin ja sam apsolutno za to da se u našoj komuni što prije uvede samodoprinos za školstvo. Veoma dobro mi je poznata nezvadna situacija u kojoj se našlo naše školstvo. Na školi gdje radim — u Krapnju — od nastavnih pomagača imamo kredu i zemljopisnu kartu, samo to! Zgrada u kojoj radi škola privatno je vlasništvo, prostora nismo dovoljno a na kraju krajeva nici osobni dohoci pravljici radnika nisu adekvatni nijihovu trudu i značaju posla koji obavljaju. Eto, ja sam za samodoprinos, ali bi od njega trebalo da imaju koristi i škole na području komune, ne samo gradske.«

**ANTE RORA, pravnik:** »Svi smo isli u školu djeca nam počelo škole, komuna nije u stanju da za sada budžetom sredstvima uradi sve i mi lim samodoprinos u sadašnjoj situaciji bio je jedini izlaz. Da se shvatimo, u principu nisam pristaša nikakvih samodoprinosa, jer oni pogotuju manje ili više standard radnog čovjeka, ali je u Šibenskom školstvu stanje takvo da nešto treba ura-

diti; 1 ili 1,5 od naših osobnih dohodataka nije velika suma kada se takav dinar gleda pojedinačno ali ako se ima na umu ukupan broj započinjenih i seoska domaćinstva, onda mislim da bi se samodoprinosom namaknula sredstva bar prilično dovoljna da se riješe neke akutne boljke šibenskog školstva.«

**NEDJELJKO MATIJAŠ, poslovodja zadarske »Mljekare«:** »Dvoje moje djece ide u školu. Kakav bih bio bio otac — ako ne bih dao svoj prilog da uvjeti nijihova školovanja budu bolji! Ja sam, eto, za samodoprinos i mislim da će se rijetko koji naš građanin oglušiti o taj svoj zadatak. Jer, nema općina blagajnu bez dna, trebamo i mi doprinjeti da škole koje postoje rade u boljim uvjetima i da končno a patrebe se iskazuju iz dana u dan, počnemo i sa gradnjom novog školskog prostora. Neka se onaj tko puši odrekne pet cigareta dnevno ili jednoga bicerina — i eto nam za godinu dana lijeplji milijunčića. Dakle — samodoprinos što prije!«

**NIKOLA BAGOJE, trgovac:** »Žašto ne doprinos? Mi smo građani spremni na to. I u drugim

gradovima i komunama mnogi aktuelni problemi rješavaju se samodoprinosom. Kad je u pitanju rješenje akutnih problema školstva, mislim da je građanina najlaže »navesti« na samodoprinos. Tko od nas roditelja ne želi da mu djetje provodi školske sate u prijetnoj učionici? Tko ne želi — u krajnjoj liniji — da i prosvjetni radnici već jednom dobiju lična primanja adekvatna njihovoj društvenoj ulozi? Mislim da su rijetki oni koji ne bi kazali »da« — kad je u pitanju upravo samodoprinos za školstvo.«

**ANTE BELAMARIC, obrtnik:** »Citam u posljednje vrijeme sve više o tome kako se u pojedinim mjestima — Zagrebu, Rijeci, na primjer — građani izjašnjavaju za samodoprinos, i to ne samo za rješenje problema u domeni školstva. Jasno nam je, val' da svima da n'ra općina nije u zavidnoj finansijskoj situaciji — uglavnom stojimo dosta lošije nego građani koji sam spomenuo. Pa ako ti građani nisu u stanju da budžetskim sredstvima učinse — kako ćemo tek mi to postići? Ja, eto, glasam za samodoprinos.«

**SVETO MANDIĆ, službenik u poduzeću »Večernje Škorpija«:** »Mislim da cini da nije pravljivo samodoprinos za školstvo i ne vec da je ujedno treba razinjavati o postotku koja cemo davači u našim osnovnim školama. Jer, posljedno govoreci, riječ je 1.000 učenika da onone koji imaju osnovni dohodak 100 tisuća dinara nego, eak mnogo manje, onome tko ima primanja tridesetak tisuća dinara. Primjer ne treba shvaćati doslovno, ani i o tome treba voditi računa. Samodoprinos je potreban, u sadašnjoj finansijskoj situaciji nase komune gotovo neizbjegjan. Konačno novci koje damo za školstvo ne idu daleko od nas, jer će od njih koristiti imati naša djeca.«

Dakle, svi anketirani su za samodoprinos. Molimo i druge naše čitaocе i građane da nam iznesu svoje mišljenje na tu temu, eak cemo rado objaviti, jer je zaista vrijeme da i sami počnemo rješavati pitanja od interesa za našu djecu. (D. B.)

## „MASKE“ NA FESTIVALU U PETRINJI

Ovogodišnji festival amaterskih dramskih grupa iz SR Hrvatske održat će se od 21. do 29. svibnja u nekoliko mjeseta na Kordunu i Banjama, pored ostalog i u Petrinji. Topuskom, Glini i Sisku. Festival organizira Savez amaterskih kazališta Hrvatske.

Poseban žiri pregledao je oko 40 predstava dramskih amaterskih ansambla iz čitave SR Hrvatske i izvršio selekciju, odabравši one koji će svoja dostignuća pokazati i na spomenutom festivalu, a koji se organizira

kao prilog proslavi 25-godišnjice ustanaka na Banjama i Kordunu.

Za nas je posebno zanimljivo da je stručni žiri dao svoju slijednost i za nastup amatera Šibenskog Centra za scensku kulturu i Festival djeteta, koji će izvesti »Maske« od T. Slavice — u režiji Dragutina Meića.

Dvije najbolje predstave s festivala na Kordunu i Banjama predstavljat će SR Hrvatsku na Festivalu dramskih amatera Jugoslavije, koji se održava na Hvaru. (D. B.)

Služba profesionalne orientacije Općinskog zavoda za zapošljavanje u Šibeniku sprovele je anketu među učenicima osmih razreda osnovnih škola na području Šibenske komune — kako bi doznačala koje škole i zanate ti učenici žele pohađati.

## Da li će želje biti ispunjene

Do kraja ove školske godine ne preostaje još mnogo vremena. Praznici će također brzo proći i bit ćemo, zacijelo, i ove godine svjedoci »gužve« oko upisa u srednje škole.

Bilo kako bilo, anketa sprovedena da se dozna koje bi škole i zanate učenici osmih razreda željeli pohađati — može biti veoma interesantna. I ne samo to. Čini se da i ovogodišnja anketa prilično uvjerljivo govori da sadašnja struktura škola drugog stupnja u Šibeniku nije dobra — rezultat toga bit će ono upiši se bilo gdje kada ne možeš onđe gdje želiš. A to, naravno, nije poželjno ni u kome slučaju.

Nadalje, 14 učenika želi izučavati kuharski zanat, 22 bi ih željelo biti konobari, 13 sobosličari, 9 učenika bi željelo da postanu vodoinstalateri, še torica da izučavaju mesarski zanat, petorica pekarski zanat.

Interesantno je zabilježiti i to — da 14 učenika osmih razreda škole prvog stupnja (6 dječaka i 8 devojčica) od ukupno 1.220 anketiranih — shodno izjavu — neće nastaviti školovanje. Kao i obično, znatan broj osnovaca — im 103 — još se nije odlučio da li će pohađati neku srednju školu ili izučavati zanat. (D. B.)

POSTATI AUTO-MECHANICAR — VELIKA ŽELJA

Kako su učenici »reagirali« na mogućnost da izučavaju pojedine zanate? Evo podataka koji o tome govore: mehaničarski zanat želi izučavati 45 osnovaca, auto - mehaničarski 114, tokarski 18 fino - mehaničarski 13, strojopravarski 13, bravarski 15, električarski 32, stolar 14, za trgovinskih pomoćnika 123, onih koji bi željeli biti krojači im 25, frizerski zanat želi izučavati jedan učenik i 52 učenice, radio - mehaničarski 19 učenika dok bi samo trojica željela biti šefovi.

### PREDAVANJE MICHELA SCIAMA

Gospodin Michel Sciama, direktor Francuskog instituta u Zagrebu održat će 20 svibnja predavanje o Parizu. Predavanje će se održati u velikoj dvorani DIT-a, a počinje u 19 sati. Istog dana ujutro M. Sciama održat će slično predavanje (u obliku kozerije) i za učenike Gimnazije i Pedagoške gimnazije — one koji uče francuski.

## KRATKE VIJESTI

Sudac za prekršaje Skupštine općine Šibenik kaznio je poloprivrednu zadrugu iz Čiste Male sa 15.000 starih dinara — jer nije pravovremeno predala završni račun. Zbog toga prestupna kažnjena su i odgovorna lica zadruge sa po 5.000 starih dinara.

Računa se da će posjetiocima turističkih mjestih na području Šibenske komune ove godine stajati na raspaganju oko 9.000 ležaja u kućnoj radnosti. Najveće ležaje u kućnoj radnosti osiguravaju Primošten, Vodice, Murter i Tijesno. (D. B.)

Šibenčani su u prva četiri mjeseca ove godine manje posjećivali filmske predstave nego u istom razdoblju prošle godine. Unatoč tome, oni su na blagajnama naša tri kinematografa »ostavili« oko 34 milijuna starih dinara.

## Vozači oprez

Iz dana u dan sve je više vozila na Šibenskim cestama. To je najbolji znak da ulazimo u turističku sezonu. A ona će i ove godine biti plodna, možda plodnija nego i jedna dosad. Posebno se očekuje najezda motoriziranih turista a oni će nam pored devizeta donijeti i strepnju da ne dođe do saobraćajnih nesreća.

Prema podacima koje smo dobili u Stanici za sigurnost saobraćaja na javnim cestama, od početka 1966. god

## Novine u sistemu mirovinskog osiguranja

# Prava iz zaposlenja nakon umirovljenja

U ovom napisu odgovorit ćemo na pitanja uživalaca mirovine: kakva prava mogu oni ostvariti po osnovi staža osiguranja navršenog nakon umirovljenja?

Odmah u početku moramo podvući da se u staž osiguranja od 1. I 1965. računa i vrijeme provedeno u radnom odnosu s manje od punog radnog vremena, ali najmanje s polovinom toga vremena. To znači da se vrijeme zaposlenja ispod polovine punog radnog vremena ne uračunava u staž osiguranja. Pri tome napominjemo da se obračun toga nepunog radnog vremena vrši tako da se ukupan broj sati izvršen u godinu dana svede na vrijeme s punim radnim vremenom. Ako je, recimo, izrađeno 1.872 sata u godini, u staž osiguranja će se priznati 1.872:8 (puno radno vrijeme) = 234 sata. Vrijeme rada nakon umirovljenja provedeno prije 1. I 1965. priznaje se samo ono koje je provedeno u radnom odnosu s punim radnim vremenom.

Uživalac starosne mirovine koji je ostvario mirovinu pod redovnim uvjetima (a ne prije vremena, mirovina, odnosno smanjena starosna mirovina — 35 i 55 odnosno 30 i 50 godina) s mirovinim stažom manjim od 40 (muškarci), odnosno 35 (žene) godina ako se ponovo zaposli u radnom odnosu nakon umirovljenja navrši najmanje tri godine staža osiguranja — može da nakon takvog zapošljavanja ostvari:

1. da mu se odredi nova mirovina s novim mirovinskim stažom i po novoj mirovinskoj osnovi. U tom slučaju u mirovinskom stažu se računa vrijeme zaposlenja prije i poslije umirovljenja ali naivše do 40, odnosno 35 godina mirovinskog staža. Za povećanje staža poveća-

va se i postotak mirovine. Osim toga na zahtjev, utvrđuje se i nova mirovinska osnova u koju obavezno ulaze osobni dohodak ostvaren za poslednjih pet godina osiguranja dokle i oobični dohodak ostvaren u zapošljavanju nakon umirovljenja.

Primjer: osiguranik je umirovljen sa 35 godina mirovinskog staža i mirovinskom osnovom od 50.000 dinara. Mirovina je iznosi 75% od 50.000 = 37.500 dinara. Nakon umirovljenja i taj uživalac se zapošljava i radno vrijeme s punim radnim vremenom tri godine. Kroz tri godine o tvrdo je prosječni mesečni osobni dohodak od 80.000 dinara. Po pre tanku ravnog odnosa postavio je zahjev za određivanje nove mirovine, i to učinjavajući novi staž osigura-

ranja i utvrđujući novu mirovinsku osnovu. Ukupni staž sađa iznosi 38 godina (do umirovljenja 35 i tri nakon umirovljenja).

Kako se za mirovinsku osnovu uzima osobni dohodak ostvaren u poslednjih pet godina to će se uzeći osobni dohodak ostvaren u tri godine nakon umirovljenja — koji iznosi proječno 80.000 i još osobni dohodak ostvaren u poslednje dvije godine prije prvog umirovljenja, koji iznosi proječno mjesечно 50.000. Ukupni osobni dohodak u pet godina iznosi 4.030.000 dinara, a prosječni mjeseci osobni dohodak iznosi 68.000 dinara, koji ujedno predstavlja novu mirovinsku osnovu. Za staž od 38 godina mirovina pripada

81%, pa nova mirovina iznosi 55.080 dinara.

2. ako to uživalcu odgovara, on može zahtijevati da mu se vrijeme provedeno u zaposlenju nakon umirovljenja računa samo za povećanje mirovine a da se u prethodno utvrđenu mirovinsku osnovu ne dira. Povećanje mirovine utvrđuje se prema stažu do umirovljenja i stažu navršenog početka umirovljenja.

Primjer: osiguranik je umirovljen s mirovinom stažom od 35 godina i mirovinskom osnovom od 60.000 dinara. Mirovina je iznosi 75% od 60.000, odnosno 45.000 dinara. Nakon umirovljenja osiguranik se zaposlju i radi 4 godine, odnosno pet godina osiguranja, a osobni dohodak koji je ostvario u to vrijeme iznosi proječno mjesечно 45.000 dinara. S obzirom da je osiguranik u godinama zaposlenja nakon umirovljenja ostvario niz obnovnih dohodaka od mirovinske osnove prije prvog umirovljenja, odredit će mu se nova mirovina za učinjeni staž od 39 godina (prije i poslije umirovljenja), ali od iste prethodne mirovinske osnove, tj. 83% od 60.000 i nova mirovina iznosi 49.800 dinara.

Objasnit ćemo još jednu značajnu izmjenu Osnovnog zakona o mirovinskom osiguranju. Radi se o onim osiguranicima koji su umirovljeni sa 38 ili 39 godinama mirovinskog staža. Prije izmjene ti uživalaci su trebali raditi nakon umirovljenja najmanje tri godine da bi im se uračunao manjajući staž do 40, odnosno 35 godina za punu mirovinu. Takvih slučajeva pri prevođenju 1. I 1965. bilo je više. Ako je osiguranik umirovljen

recimo sa 39 godina i 11 mjeseci mirovinskog staža i ostvario 83% od nove, morao je nakon umirovljenja raditi tri puna godine da bi ostvario punu mirovinu od 85% od 40, odnosno 35 godina staža, a u stvari mu je manjkao samo jedan mjesec rada, jer bi nakon te tri godine imao 42 godine i 11 mjeseci staža, dok puna mirovina pripada od 40, odnosno 35 godina.

Korekturom te odredbe sada je to pravilno riješeno. Naime, takav uživalac starosne mirovine može raditi nakon zaposlenja manje od tri godine, odnosno upravo onoliko koliko mu manjakao do 40, odnosno 35 godina staža.

Primjer: osiguranik koji je umirovljen sa 38 godina i 5 mjeseci mirovinskog staža može se

ponovo zaposliti i u radnom odnosu ostati svega jednu godinu i sedam mjeseci kojim vremenom navršava 40 godina mirovinskog staža. Sada mu se mirovina utvrđuje na puni iznos, tj. 85% od mirovinskih osnova. Razumljivo je da se takav uživalac može ponovo zaposliti i raditi bez utjecaja na primanje mirovine, jer se zaposleni uživalac mirovine sa stazom od 40 godina (žene 35 godina) ne smatra osiguranikom.

S obzirom da je takvih slučajeva bilo više, svi se pozivaju da postave zahtjeve da bi im se povećala mirovina na osnovi staža osiguranja nakon umirovljenja, ako s tim stažom nakon umirovljenja navršava 40 godina staž-muškarci, a žene 35 godina.

Ivo Ramljak

## Naknade nezaposlenima

Prema podacima koje smo dobili u Općinskom zavodu za zapošljavanje, a koji vrši zakonom predviđene poslove na području drniške i šibenske komune, u prvom tromjesečju ove godine na materijalnom osiguranju nalazio se kod Zavoda više od 300 osoba.

Naime novčane naknade isplaćeno je tim osobama u siječnju 5.413.027 starih dinara, u veljači 5.004.702 stara dinara, a u ožujku 5.273.389 starih dinara — ukupno 15.691.118 starih dinara.

Općinski zavod za zapošljavanje brine se i o zdravstvenom osiguranju privremeno nezapo-

slenih osoba. Dakako, samo onih koje vodi u svojoj evidenciji. Takvih je u prvom tromjesečju bilo oko 600. Za zdravstveno osiguranje tih osoba Općinski zavod za zapošljavanje u trošku je 2.770.466 starih dinara.

Prema istoj informaciji Općinski zavod za zapošljavanje završio je svoje poslovanje u prvom tromjesečju sa pozitivnim sašdom od 509.605 starih dinara. Očekuje se da će i u nadrednih 9 mjeseci tekući prihodi za osiguranje prava radnika u cijelosti podmiriti sve rasloge. (D. B.)

## GROBLJE NA MOLATU DVA DECENIJA I DVije GODINE IZA NJIHOVIH MUKA

Zvoli su ga Melada: sinonim za smrt, patnje, bolesti. Najviše Šibenčana tamo je bilo, mnogo ih je ostalo zauvijek.

Stigao sam na zeleni otok ranog popodneva dok još sunce nije crveno, umorno. Mili su mi pojzaži obrašteni draćom i sikovcem, s bajonetama na kreuzbom cvijetu bez nekarta gdje pčeće ciliču tužno, mili su mi smoke: zapuštene starice koje je bura previla preko zidova i gromila. I modro nebo nalik golemoj peki. I miris naložene loze za srdele ili trje. Nekoliko kuća na obali u južnoj uvali. Selo se ne vidi: skupilo se, vezano asfaltom trakom, na visoravni, išaranu zidićima i crvenim putićima. Sivi kamen i crvena zemlja zajedno se miće u ožiglini. Na voćkama polutri plodovi. I lišće zvoni tražeći kišu. Blagoslov se nalazi u moru, život bi usahnuo da nije mora: tamo je počeo, iz njega traje.

Galebovi su tužni i sjede na stijenama. Šepure se kao kocke i neće da polete dok im se čovjek ne približi. Ponekad prelete selo čije su kuće nalik njima, utemeljene na vratu otoka, postavljene kao igračke na utanjenjem prevlaci, kao da je netko htio udaviti otok. Obala bijelo isprano kamenje, naviše crvena od crvene zemlje. More plitko, šarena dna od trave i pržine: nadljudski miron i pitomo.

Mještani uvijek čekaju prugu: svaki domaćin dočeka svoje goste na brodu. Naš barba govorase o Americi, o svojim rođacima: što imaju, kako žive i šta mu sve šalju.

Tamo je čoviku lipo — reče iz okreta prema moru. Pokazivao nam je do koljena dugačku jaketu koju mu je posao brat prije nekoliko godina. Nije kupovao „vezštita“ od trideset osme. Ima ih pun „armerun“. Ni unučad mu ih neće iznositi — Amerika je lipa zemlja — nastaviti.

Lipa ti je kad ti mukti šalju — upade ostaria žena s vrećom na glavi. — I vrag je lip kad je od korist.

Jaketa, što ga tucka po bedrima preko stražnjice, neodređene boje i kvalitete šatorskog krila, u pasu nabrana lasticom — čini ga smiješnim. Sav je „Amerikanac“ od glave do pete: hlače odnaprijed i odzad prošvene da ih ne mora glaćati, kravata drci motivima divljeg zapada, goleme cipele garantiraju da neće dobiti kurje oči, slamni šešir s vijencem bratova znoja.

Ovo je roba — pokazuje barba svoju jaketu. — Nosin je pet godina. Trokoli taj tvoj diolen, pfii! Možeš ga poslje misec dana baciti u dubar.

Sputnici su se smijali starcu, ali ne znam čemu: riječima ili jaketi? A možda i meni? Ciniš mi se da moje diolen odijelo nije moglo doći u pitanje, jer je sasvim novo, iako nisan baš sasvim zadovoljan krojem.

Aj kragu ti i tvoga jaketa! — reče starica. — Pari se da si obuka »batikul«.

Tko te obadaje — reče visoki mladić, duge krive brade. — Uviki tražiš kome bi se ruka, samo da se drugi tebi ne stignu rugati. Dosta ti je bilo nas pa peška furešte. Lipu im reklamu daješ.

— Muči, mulac. Ovo su moji gosti.

— Lipo će se odmoriti, gospo mi. Bolje bi im bilo da su pošli u pržnu na dvadesetak dana.

Otok miriše. Posut osušenim peludom i zanjihanjem maestralom. Biljke škripe. Opojne i opore. I ljudi škripe: puni tjeskobe i mira. Svaki Molatac gleda u daljnje: na brodove i druge otoke, kao da je svuda lakše živjeti nego na njihovu otoku. Mnogi odlaze i ne vraćaju se. Tko iznad šesnaeste i ispod pedesete nije otišao nije ni za šta. Svakim danom svi ih je manje. A otok nije crn. Zelenilo mu daje životni ton. Pa ipak: zeleni otok će jednoga dana sahraniti poslijednjeg starca kao israjnog brodoloma. Tada će Molat izgledati kao nasukani brod. Mirno mjesto za sanjare i pustolove. Zemlja jednako stari kao i ljudi. Nema mladih plodova ljudi, ni plodova zemlje. Ništa se ne sadri, nitko se ne plodi. Starost se obeživaju. Jedna misao u svima ključa: odlaženja i nedolaženja. A more bogato i dobročudno. Krajolici čovjeka utkvaju u se: u zeleni bore, crvenu

zemlju i vedro more. Selo je sasvim ostarilo. I stabla i vrtići i kamen kojega nitko ne vadi iz zemlje niti pomiče na zemlji. Čim se netko uspravi na noge: ode! Nema tko da se uspravlja. Djeca se rađaju izvan zelenog otoka: u Zadru, Zagrebu, preko mora... Stari nisu ljudi na mlade koji su ih ostavili, nesretni su zbog onih koji ih nisu ostavili. Sve što imaju dijele s gospodinom: pregršt sunca, nježnost mora i ulovljene ribe. Tada zaobavljuju na ubitacne dane jeseni i zime. Sve se poklanja slijedećem ljetu u kome će Molatac biti još manje.

Zemlja je ljuta ledina. Putici razbacani kao užeta. Na njima se spotiču ljudi: neki se dižu, neki ostaju. Ipak, kad god krenem, stizem do mora. Tko se uhvati za obalu, neće se izgubiti.

**M**elada: to su mu ime nadjenuli Talijani. Melada za Dalmaciju znači logor smrti, mjesto odakle se nije bilo lako vratiti. Možda zato ljudi bježe daleko s otoka? Iza se, na padini prema Jazu, vide se ostaci »Melade«. Tet bunkera na kat, pet konformnih utvrda mračnih očiju u polukrugu opasuju padinu gdje je bio logor smrti ograđen minama i bodljikavom zicom. Kažu da je najviše bilo Šibenčana. Prema mormugledi sili bili slobodni, bez mračnih i bez žice. Želje su završavale vapnjima.

Stajao sam na puteljku opkoljenom visokim sikovcem oštirih izdanaka. Staže su obrasle i ne može kordknuti ustran. Kroz puškarnice bunkera proljeće slijepi miševi. Mrak je začaran u karaulama. Djeci smijeh ga nadrastao, stegao u uske okvire. Čuo sam glas starca iz blizine kuće, najbliže logoru. Vikao je nerazumom: izgubio razum u logoru odakle je gledao kuću na rubu osmisljenja. Visio je za noge i vido kuću naopako i ženu naopako na ponistri. Slušao je dozivanje i bacao krvavu pjenu. Čuo je prštanje vode, žive vode u nedohvat. Voda je štrapala i zaglušila ga do nerazume. Sada se periodično krili otegnuti krik iz bijele kuće na blizini. Čuo je razustra jeza nad selom, upozorava na ono što je bilo prije više od dva decenija.

Šta je zapravo otok. Okruženost neprelažnošću. Logor u koji su ljudi dobrovoljno uselili, s medama preko kojih se mora ploviti. A logor na otoku? Logor na logoru je pakao koga su stvorili ljudi.

Temelji baraka leže kao goleme grobovi. U njima raste visoki korov. Od stare borove šume ostao je samo jedan div. Pored njega vješala: betonski briđovi četverostrane prizme bez stranica. Ovdje su ljudi visjeli vezani za ruke i za noge, više njih odjednom. Zavidjeli su onima koji su glavom ulazili u omcu. Neki su gratali noktima nebo, a neki zemlju. I nebo i zemlja bili su im daleko. Svaka pora bila je žedna dok su mekani biseri natapali crvenu zemlju. Usne su pucale: suhe, krvave. Duša je gnijezala: crna, zdrobljena...

**S**išao sam niže. Maestral se slabo održavao na sjevernoj strani otoka. Danas se neću kupati, rekoh sam se sebe. Danas mi je more divlje. Sjeo sam na kamen sred logora. U sjecanje mi se vraćaju drugovi iz mlađenstva, predodžbe bivaju jasnije, jasne do eidežitom. Koji su ovdje ostali, a koji su se vratili, ne mogu da razjasnim. Svi su mi pred očima i svi su živi.

Slike prije i sada: punje za noge. Prije plavka, sada srebrne. Što je to? — reče starica. — Hodčastim ti, Melado. Dva decenija i dvije godine iz njihovih muka.

Kamenje mi zapinje za noge. Prije plavka, sada srebrne. Što je to? — reče starica. — Hodčastim ti, Melado. Dva decenija i dvije godine iz njihovih muka.

— Nemoj tako govoriti.

— Nisam mislila na ljudje, nego na životinju.

— Imaš pravo: gavrani čiste teren...

— Vroni gavrani crnoga perja — oteglja je piskutom.

— A Šta sada jedu gavrani?

— Ne znam. Margo bih nekoga pitati.

— Šta čekaju od četrdeset pete? Zašto ne odlete tamо odakle su i doletjeli?

Piše prof.  
Ante Batinica

# Na svijetlim stazama književnog razvijka

Juraj Šižgorić prve nauke dobio je od mletačkih učitelja u rodnom gradu, a zatim odlazi u Padovu da studira pravo, Boravak u Padovi, jednom od najznačajnijih humanističkih centara Italije, bit će za njega vrlo važan. Tu će on nastojati da dobije što potpunije humanističko obrazovanje, a ogledat će se i u pisanju pjesama. U svom književnom stvaralaštvu u latinskom jeziku postići će vrlo interesantne rezultate. Njegova prva knjiga pjesama štampana je u Mlećima 1477. godine pod imenom *Georgiisgorei Sibenicensis Elegiarum et carminum libri III.* U tim pjesmama,

Juraj Šižgorić

logično, dominiraju elementi iz grčke i rimske mitologije i antičke književnosti. Kao uzor su mu služili više rimski pjesnici (Katul, Tibul, Propereci i Ioracije), a naročito Ovidije.

Ove pjesme, kako on kaže u predgovoru, nastale su »kao odušak uđinima, traženjem utječe i po želji prijatelja«, a pisao ih je »pro exercitacis utilitate«, pa ako su i nastale iz takvih poštuda, a Ovidije mu je bio lavn uzor, logično je da će mu elegija kao pjesnička forma najbolje oslužiti i da će tu dati svoje najbolje latinske pjesme. Svi ti izljevi boli i atrjevi više su vanjski nego unutrašnji, više su jeku uzora i intelektu nego draz iznošenja vlastitih unutrašnjih osjećanja.

Međutim, ne smije se izgubiti iz vida da je Šižgorić svoje pjesme tampao kada je već bio kanonik, pa je sasvim razumljivo da tu ne nalazimo njegovih vlastitih ljubavnih pjesama, ali svećenička odora ga ne može spriciti da govor o ljubavi svojih prijatelja ili da uopće raspravlja o ljubavi

OŠ JEDNA PREMIJERA CENTRA ZA SCENSU KULTURU / FESTIVAL DJETETA

## 907 RADI DOBRO<sup>4</sup>

Centar za scensku kulturu i Festival djeteta radi u posljednje vrijeme veoma intenzivno. Pored kontinuiranog rada na pripremanju ovogodišnjeg Festivala djeteta, prošlih dana data je još jedna premijerna predstava, a nekoliko ih »čeka« na susret s gledaocima.

Omladinska scena Centra za scensku kulturu i Festival djeteta dala je prvu predstavu komada ». . . 907 radi dobro« od Antona Korena. Taj komad u tričina tretira šipkinsku problematiku, a »radnja se događa za vrijeme drugog svjetskog rata i bilo kojoj zemlji okupiranjo Nijemaca«. Do sada taj je komad izveden na pozornicama ošteku omladinskih kazališnih kuća.

U komadu ». . . 907 radi dobro« uloge su tumačili: Mate Gulin (Peter Corton), Gordana Čeko (Sara Stern), Joško Bušas (Freddy Blacher) i Ante Baranić (Franz Lowe). Nekima od nosioca uloga to je bio prvi

(D. B.)

susret s kazališnim daskama. Općenito se može kazati da su mladi šibenski amateri manje više dobro obavili svoj dio posla.

Redatelj ovog komada bio je dugogodišnji član profesionalnog ansambla Narodnog kazališta Ante Balin. On je, nema sumnje, imao i te kako nezahvalan posao, jer rad s amaterima predstavlja mnogo napora i volje. Balin je, na sreću, toga imao u dovoljnoj mjeri i doprinio je zadovoljavajućem nivou izvedbe.

Scenografski okvir predstave dao je Branko Friganović — odmjereno i funkcionalno.

i njezinim bolima, pa je bar na taj način dao oduška svojim vlastitim intimnim osjećanjima.

Među njegove interesante pjesme iz ove zbirke treba spomenuti pjesmu *Ad Symonem Difnicum theologum*, u kojoj je zapravo dao svoju vlastitu biografiju. Tu mnogo govori o sebi i o svojim ličnim tegobama zbog kojih je morao nedužan da ispašta, a naročito ga boli neiskrenost prijatelja koje je toliko cijenio.

Njegovo rodoljubno osjećanje došlo je do izražaja u pjesmi »Elegia de Sibenicensis agri vastatione«. Tu pjeva o borbi Šibenčana s Turcima, o zverstvu Turaka i o pustošenju šibenskih polja, opisujući na nekim mjestima vrlo dramatične momente.

Videći da prijeti velika opasnost njegovu voljenom gradu, on ističe da će morati nektar Apolonov zamijeniti moćem, a pravne knjige štitom. Opisuje borbe s Turcima vrlo dinamično kao očeviđac, iznoseći potresne postupke Turaka koji su uzbudili u njemu čovjeka i pjesnika spremnog da se bori za voljeni grad i da svu svoju mržnju prema Turcima izlije u ove vrele, iskrene i patriotske stihove:

Za tebe, sveta vjero, za tebe, draga domovino,  
žrtvujem svoj život u borbi s barbarima!

Tebi se zaklinjem, tebi dajem život svoj,  
i umrijet ću za tebe snošći teške ranе!

(Prijevod iz rasprave prof. Ante Šupruka)

Povodom ove pjesme naš Šibenčanin K. Stojić je rekao: »To je divno! Ovo je naša najstarija rodoljubna pjesma«.

Interesantno je spomenuti da se u ovoj zbirici nalazi i poslanica Marka Marulića, koji, vrativši se s nauka kao odusevljeni humanist (bilo mu je tada 27 godina), sa poštovanjem pozdravlja pun divljenja svoga nepoznatog uglednog zemljaka (*Ignotus ad te literas scribo*), čije su se pjesme čitale po citavoj Italiji (lam totam Preugantur Italiam) i za njega tvrdi da je bolji od svih suvremenih pjesnika. Možda je taj podatak i pretjeran, ali je za našu literarnu historiju vrlo značajan.

Mada je Šižgorić svojom zbirkom postigao lijep uspjeh, on je ipak poznatiji po svome drugom djelu »De situ Illyriae et civitate Sibenicensis (O položaju Ilirije i gradu Šibeniku)« koje je izvršio 1487. god. i koji mu je ostao u rukopisu. To djelo nije literarna obrada, već povijesno-geografska rasprava vrlo značajna za našu literarnu historiju, i to osobito po svome posljednjem, 17. poglavljiju, koje govorí o nekim običajima u Šibeniku (*De moribus quibusdam Sibenici*) i iz kojih mi možemo izvući dragocjene podatke za našu literarnu historiju, a osobito za našu literarnu historiju do preporoda.

Šižgorić tu slavi tvorevine naše narodne književnosti (poslovice i lirske pjesme) i smatra ih čak vrednijima od djela grčkih i rimskih klasičnika. Tako mudre izreke naziva poslovicama (*Dictaria*), koje je s Jakovom Naplavčićem s domaćeg jezika preveo na latinski (na žalost, prijevod nije sačuvan) i za njih kaže da su oštromi od Solonovih zakona, od rečenica *Nume Pompilij i samih Pitagorinih pouka*.

Govoreći o plaču žena za pokojnikom u Šibeniku, on taj plač naziva tužaljkama i kaže da je to naricanje bilo potresnije od plača Tetidina i majke Eurijalove za njihovim sinovima.

Iznosi još jedan interesantan podatak, koji se ponešto sačuvava još i danas, da vesela Šibenska mladež noću snažnim glasom pjeva ljubavne pjesme koje su savršenije od Tibulovih, Properečevih, Galovih i Safinih. On spominje i dijaloške pjesme, koje se pjevaju u mlinici za tještenje ulja i kaže da ga one podsjećaju na natjecanje u skladnom pjevanju Dameta Menalka pred Palemonom.

Dakle, Šižgorić nam tu spominje neke tvorevine našeg narodnog stvaralaštva i daje im nazive, što je vrlo značajno i, upoređujući ih i ističući nad stvaralaštvo grčkih i rimskih klasičnika, koje je on mnogo cijenio, on je dao visoku ocjenu njihove umjetničke vrijednosti. Taj podatak je vrlo dragocjen, jer je Šižgorić time ne samo skrenuo pažnju kulturne javnosti na naše nepisano literarno stvaralaštvo koje živi u narodu, koje je dio njegovih životnih manifestacija već je istakao i njegovu visoku umjetničku vrijednost davši toj vrsti našeg narodnog stvaralaštva i adekvatan naziv, koji će se prenositi i kojeg će kasnije potpuno klasificirati Vuk St. Karadžić, pa je Šižgorić time i ne znajući učinio krunu uslužnosti naše književnosti na narodnom jeziku i, što će doći do izražaja naročito u 19. stoljeću, tješnjoj vezi našeg umjetničkog stvaralaštva s narodnom književnošću.

Govoreći o liku Jurja Šižgorića, Milivoj Šrepel je rekao:

»Šižgorić je jedan od prvih Hrvata koji su luč naobrazbe na talijanskim ognjištu unijeli u hrvatske krajeve, te je tako utiraо put poznijem procvatu ljeplih umjetnosti u Dalmaciji.«

Time je najbolje istaknut značaj Šižgorića u našoj književnosti i njegov doprinos njuju razvitku.



Fosilije 21. VI 1797. godine plemići i gospoda su se počeli vraćati u njihovim kućama. Odmah po primirju u Ljubnu od 18. IV 1797. Austrija je okrenula svoju vojsku radi zauzimanja Dalmacije. Taj je zadatak povjerila vojnom generalu Matiju Rukavini, koji je već 5. VII iste godine stigao u Šibenik, gdje je bio od naroda svečano dočekan. Odmah zatim otplovio je Šibeniku i s ratnim ladjama prispolio u naš grad.

U luci, na komandnom brodu »Austrija«, primio je gradsko poslanstvo, oje mu je u ime grada i njegova teritorija izjavilo da Šibenik prihvata austgarsko-hrvatskog kralja. General se poslije togd iskrcao na obalu uz pratičnu velike mase naroda uputo u katedralu, gdje je na hrvatskom jeziku izjavio da dolazi po naredenju cara Franje II, pročitao njegov roglas i zatražio od prisutnog naroda i predstavnika lokalne vlasti zakletvu jernosti novom vladaru.

To mu nije bilo teško postići, jer su Šibenčani već 23. VI na velikom brodu na trgu pred katedralom (između ostalog i iz bojazni da bi Francuzi mogli zauzeti Šibenik) zaključili da se grad sa svojim teritorijem podvrgava austrijskoj kraljici Franji II kao kralju Ugarske i Hrvatske.

U zoru 9. VII general Rukavina isplovio je prema Trogiru. Tako je očela prva austrijska uprava u Šibeniku. Ona je unijela u grad javnu jenost, koju su naročito prizeljkivali ekonomski povlašteni slojevi. Ovi

3

# KOLIKO JE STARA TRADICIJA SCENSKOG ŽIVOTA U ŠIBENIKU

Prema zapisima dr Bože Dulibića

Trećeg kolovoza 1864. godine Općina je kazališnom društvu prodala tlo za gradnju. No, kako je zabilježio dr B. DULIBIĆ, još početkom travnja bili su počeli radovi, jer je trebalo rušiti gradske bedeme i zidine, a izvršeno je i planiranje terena. Prema podacima iz toga doba, u more je, na primjer, bačeno oko tisuću kola materijala. Postavljanje temelja zgrade »novog teatra« počelo je 6. lipnja.

»Izrada načrta novog kazališta povjerenja je Trogiraninu ing. JOSIPU SLADI. Građevinski su radovi brzo napredovali tako da je zgrada već sredinom 1865. godine bila pod krovom. Započeo je sada dugi i skupi rad na unutrašnjem njezinu uređenju, koji se vukao od početka 1870. godine — zabilježio je dr DULIBIĆ.

Sibenčani su bili zadovoljni. Eto, 18. siječnja 1870. godine Namjesništvo iz Zadra poslalo je depešu Poglavarstvu u Šibeniku u kojui je stajalo da je »uslijedilo previše odobrenje za ustanovljenje i korištenje stalnog kazališta u Šibeniku«.

Svečano otvorene današnje zgrade Narodnog kazališta obavljeno je 29. siječnja 1870. godine. Izveden je komad »KIP OD MESA« od TEOBALDA CICONIJA, a izvela ga je kazališna družina »ALFIERI«.

Na novoj zgradi kazališta dr B. DULIBIĆ zabilježio je slijedeće: »Novo kazalište, sa 53 lože u tri reda i galerijom, predviđeno je za 500 osoba. Posebno je uređen kazališni foyer. Unutrašnje kazalište bogato je dekorirano. Plafond glumišta ukrasio je 1868. godine umjetnik ANTUN ZUCARO alegorijskom slikom sa likovima velikih Šibenčana državnika ANTUNA VRANČIĆA i sinovca mu FAUSTA, učenjaka, te slikara ANDRIJE MEDULIĆA i bakrorezca MARTINA KOLUNIĆA, te tada živog književnika NIKOLE TOMASEA. Stajalo je 1100 forinti.

Zgrada Narodnog kazališta nije bila jeftina — da se izgradi i uređi trebalo je dosta novaca. Naime, cijelokupni trošak izgradnje i uređenja Narodnog kazališta iznosio je do 24. listopada 1870. godine 46.475 forinti i 45 novčića. U ono vrijeme to je bila i te kako zamašna suma. U gradnju i uređenje kazališta utrošen je gotovo čitav novac društva i navedenog dana (24. listopada 1870. godine) u društvenoj blagajni bilo je samo 356 forinti i 49 novčića.

Skupština kazališnog društva održana je 25. ožujka 1872. godine. Na skupštini je zaključeno da se kazalište, koje se do tada nazivalo »DRUŠTVE NIM KAZALIŠTEM« — nazove »KAZALIŠTE MAZZOLENI«. Taj čin predstavlja počašće čuvenog tenora FRANĀ MAZZOLENIJA, brata Pavlova, koji je mnogo potpomogao u materijalnom pogledu izgradnju novog kazališta.

»Do 1945. godine Šibensko kazalište nije djelovalo kao ustanova s vlastitim ansamblom, svojim repertoarem i redovitim predstavama. Kazalište na bi uprava prihvatala ponude putujućih kazališnih družina ili sama angažirala one za dulja ili kraća gostovanja. Pored toga, kazalište se ustupalo za koncerte, varijetete i društvene priredbe (akademije i plesove), rijedje i za skupštine (u prvih bezmalo pedeset godina samo triput).

Takov je u razdoblju od 1870. do 1918. godine bilo svega 378 na 1.684 priredbe. Tako je Šibenik u — kazalištu gledao arapske gimnastičare »iz saharske pustinje« pod vodstvom »90-godišnjeg Hadži-Ibrahim«, španjolske, pa »Zavattine« gimnastičare, razne iluzioniste, »Kineze«, dresirane majmune, pse i koze, kino, kazalište lutaka, ravnina 129 put. Upravo toliko bilo je u istom razdoblju i plesova, ponekad i po osam u sezoni. Naročito su bili posjećivani »maskirani plesovi« — zabilježio je u svom naučnom radu »Šibensko kazalište« dr B. DULIBIĆ.

(U idućem broju lista donijet će pojedinosti o predstavama koje su davane odmah nakon otvaranja i zanimljivosti koje su povezane s davanjem tih predstava.)

D. B.

## Prva austrijska i francuska uprava u Šibeniku

su, kao što smo već opisali, u lipanjskim danima bili opasno ugroženi od težacko-seljačkog pokreta. Ta su zemljovlasnička gospoda pod pritiskom toga socijalnog pokreta 21. VI potpisala ugovor i pristanak o smanjenju ekonomskih obaveza kolona.

Nova austrijska vlast (general Lusignan u Zadru) izdala je 17. VII 1797. godine, dakle već poslije devet dana od uspostavljanja austrijske vlasti u Šibeniku, proglašas s narednjem da težaci i seljaci u Dalmaciji imaju izvršavati sve svoje obaveze prema zemljovlasnicima na način kako su to činili za vrijeme prošle mletačke vladavine. Proglas sadrži prijetnju, da će prema onima koji se tome usprotive — primijeniti oštре kazne. Time je onaj ugovor koji su Šibenčani zemljopisno posjeduju 21. VI zaključili s težacima i seljacima iz okolice bio zapravo poništen.

Piše: prof. SLAVO GRUBIŠIĆ

Prva austrijska uprava u Šibeniku (i ostaloj Dalmaciji) traje do veljače 1806. godine. Nove su vlasti odlučno suzbijale težnje, koje su se po slomu mletačke vlasti javile po našim primorskim gradovima, da se Dalmacija sjedi s Ugarskom, tj. Hrvatskom. Za te je težnje imao mnogo razumijevanja i sam general Matija Rukavina.

Međutim, svaka je nuda izgubljena nakon što je car Franjo II 18. V 1802. godine jednom odlukom preko bečke dvorske kancelarije stavio svima do znanja

# Nova natjecanja radnih kolektiva

U organizaciji Općinskog odbora za rekreaciju i fizički odgoj počela su nova natjecanja među šibenskim radnim organizacijama. Ekipe šibenskih kolektiva natjecat će se u nekoliko sportskih disciplina, a učestovat će više stotina proizvođača.

Natjecanje u kuglanju odvijat će se u dvije grupe. U prvoj grupi nalaze se ekipe »Autotransporta«, Medicinskog centra, »Ivana Lavčevića«, »Stolarca«, »Elektrea«, »Luke«, sindikalne podružnice VP i »Velimir Škorpika« Drugu grupu sačinjavaju: SUP, »Željeznička«, »Šipad«, VP 9999, »Dane Rončevića«, TLM »Boris Kidrić«, TEF, industrija »Krka« i momčad »Stampa«.

Takmičenja u šahu također će se odvijati u dvije grupe. Prvu grupu sačinjavaju ekipe »Autotransporta«, »Velimir Škorpika«, »Luke«, Elektre«, »Dane Rončevića«, »Željeznička« i SUP, a drugu: TEF, industrija »Krka«, TLM »Boris Kidrić«, VP 9999, »Automobil«, sindikalna podružnica VP i »Medicinski centar«.

Za natjecanje u malom nogometu prijavile su se slijedeće ekipe: »Stampa«, »Medicinski centar«, »Velimir Škorpik«, »Luke«, VP 9999, »Dane Rončevića«.

Naš list pratit će ova natjecanja, donositi rezultate i registrirati najbolje momčadi i pojedine takmičare (D. B.)

## ŠIBENSKA PODSAVEZNA NOGOMETNA LIGA

# Naslov prvaka „Metalca“

Na teritoriju Šibenskog nogometnog podsaveza završe na još jedna sezona. Naslov prvaka osvojio je šibenski »Metalac«, koji je sa istim brojem bodova, ali boljom golrazlikom potisnuo SOŠKA iz Skradina u borbi za vrh.

»Metalac« je zasluzeno postao sigurno da će u narednom takmičenju biti veoma opasan takmac u borbi za vrh tablice. Ostala dva podsavezna kluba, »Kolektivac« i »Požar«, znatno su zaostali i po kvaliteti i po prikazanim igrama. »Požar«, štaviš, nije uspio da u toku cijelog takmičenja osvoji ni jedan bod.

U posljednjem kolu prvenstva postignuti su ovi rezultati: Aluminij — Kolektivac 4:1, SOŠK — Rudar 2:1, Metalac — Požar 3:0 bez borbe i u zaostaloj utakmici iz ranijih kola Kolektivac — SOŠK 0:3 bez borbe.

Naročito je neugodno iznenađio »Rudar«, koji je u pretposljednjem kolu prepustio bodove »Aluminiju« i tako konačno zauzeo tek treće mjesto sa dva boda manje od vodećeg.

»Aluminij« je u ovogodišnjem natjecanju pokazao da se s uspjehom može boriti sa već afirmanim ligašima, pa je sasvim

»ZELENILA«, komunalna ustanova za hortikulturu Šibenik

## OBAVIJEŠT

Obavještavamo zainteresirane stranke da se molbe za najam kabina na gradskom kupalištu »JADRIJA«, a za ovogodišnju kupališnu sezonu, dostavljaju sekretarijatu ustanove od 20. do 25. maja ove godine zaključno. Poslije naznačenog roka eventualno prispjele molbe neće se uzimati u obzir.

Cijene kabina za ovogodišnju kupališnu sezonu su slijedeće:

- |                   |               |
|-------------------|---------------|
| 1. svačionice     | din. N 150,00 |
| 2. srednje kabine | din. N 250,00 |
| 3. velike kabine  | din. N 300,00 |

»ZELENILA« — Šibenik

## OD SRIJEDE DO SRIJEDE

### KINEMATOGRAFI

»ŠIBENIK«: premjera američkog filma — NEDJELJA U NJUJORKU — (do 22. V)

Kinoteka prikazuje engleski film — RATNI KRIJUMCARI — (23.—25. V)

»20. APRILA«: premjera domaćeg filma — DJEVOJKA — (do 22. V)

Premjera kubanskog filma — MLADI USTANIK — (23. do 24. V)

»TESLA«: španjolski film — KRALJICA SANTEKLERA — (do 22. V)

Talijanski film — NOĆ VELEKOG NAPADA — (23. do 25. V)

### DEZURNA LJEKARNA

Do 20. V — Varoš — Ulica bratstva i jedinstva

Od 21. do 27. V — Centralna — Ulica Boris Kidrića.

### ROĐENI

Maja, Nikole i Magde Erceg; Vladimir, Vojislava i Eugenije Kondić; Neven, Mile i Ane Radmađa; Radoslav, Luke i Kate Klarendić; Šrećko, Dane i Nevenke Bulat; Tomislav, Ante i Marije Grubelić; Vesna, Ante i Zorka Deković; Ljiljana, Franje i Ane Grubišin; Dino, Ante i Ene Jurčić; Milena, Franje i Tone Plenčić; Zoran, Ante i Jele Grbelja; Fredi, Ante i Bistre Španja;

# ŠIBENIK FAMOS

Igralište »Rade Končara«. Gledalaca 400. Prvenstvena nogometna utakmica II savezne lige — zapad. Strijelci: Bakmaz u 35. i Orošnjak u 88. minuti za »Šibenik«, a Visočki u 75. minuti za »Famos«. Sudac Ilić iz Zagreba.

»ŠIBENIK«: Sirković, Marenči, Friganović, Žepina, Miljević, Grgić, Bakmaz, Stanišić, Orošnjak, Relić, Marinić (Perasović).

»FAMOS«: Majdančić (Babić), Đurasović, Vuković, Šljivić, Pinto, Jazić, Barjaktarević, Barišić, Krivošej (Visočki), Šimunović, Solak.

»Šibenik« je tek dvije minute prije kraja minimalnim rezultatom uspio da pobedi žilavu i borbenu ekipu iz Hrasnica. Iako hindekiperana već u 5. minuti, kada je Relić isključen

sa terena, domaća ekipa je čitavu prvo poluvrijeme bila tezenski premoćnija. Ta nadmoć bila je realizirana u 35. minuti pogotkom Bakmaza, koji je iz teške pozicije postigao prvi

### U NEDJELJU:

# „Šibenik“ u Tuzli

Drugoplasirana ekipa »Slobode« ugošćuje u nedjelju na svom terenu momčad »Šibenika«. Tuzlaci su u sadašnjem času najopasniji takmac vodećem »Čeliku«, od koga ih dijele samo tri boda.

Kome će biti teže u nedjeljnog susreta: gostima ili domaćin? Šibenčani su na gostovanju u Tuzli uvek dobro prolazili. Doduze, rijetko su kad pobijedivali, ali su zato više puta odnosili po jedan bod. Ovoga puta domaći će naići na veliku podršku svojih simpatizera, kojima se pruža prilika da godinu, poslije dužeg vremena, ponovo gledaju prvoligaške klubove.

Bar sudeći po dosadašnjim igrama, »Šibenik« prikazuje bolje partie u gostima nego kod kuće, pa je sigurno da će to ponoviti i u nedjelju protiv »Slobode«.

Momčad će biti nešto oslabljena, jer isključeni Relić neće moći nastupiti i umjesto njega vjerovatno će igrati mladi Ninić. Šta možemo očekivati od nedjeljnog susreta? Na to pitanje odgovorio je Ante Grgić, desni pomagač »Šibenika«.

— Našeg slijedećeg protivnika neobično cijenim, utoliko više što je najozbiljniji aspirant za osvajanje naslova prvaka. O ishodu utakmice odluči će obrana, od koje se zahtjeva maksimum truda i umjerenosti da sačuva mrežu. Navalni red bez Relića osjetiće da na efikasnosti.

• Po svemu sudeći, namjeravate igrati »bunker« — istem?

— Naprotiv. S obzirom da će »Sloboda« igrati na sve ili ništa, na nama je da se otvorenom igrom suprotstavimo napadima domaćina. Jedino tako moći ćemo postići povoljni rezultat. Sve drugo bilo bi neobično rizikantno.

Prizeljkujete li možda bod?

— Ni to nije posve teško ostvariti, jer neke osobite razlike među ekipama nema. Sve će zavisiti o raspoređenju, pa i o sreći, jer je ona pokatak i te kako odlučujuća za ishod susreta. (jj)

Savjet radeće zajednice Profesionalne vatrogasne jedinice Šibenik, raspisuje

## NATJEČAJ

Za popunjavanje radnog mesta VATROGAŠCA II KLASE u Profesionalnoj vatrogasnoj jedinici Šibenik.

Uvjeti:

- da je završio osmogodišnju školu,
- da je potpuno zdrav i sposoban za vatrogasnu službu,
- da je regulirao vojnu obavezu i da nije stariji od 30 godina,
- da ispunjava uvjete iz Zakona o radnim odnosima čl. 128.

Prednost imaju kandidati koji stanuju u Šibeniku i regulirali su stambeno pitanje.

Prijavu taksiranu sa novih dinara 5 kandidati podnose Savjetu radeće zajednice Profesionalne vatrogasne jedinice Šibenik u roku od 15 dana od dana objavljanja. Osobni dohodak prema Pravilniku o raspodjeli osobnih dohodaka radnika u Profesionalnoj vatrogasnoj jedinici Šibenik.

Robert, Ivana i Lovorke Santić; Sanja, Rube i Anke Huljev; Šavo, Đure i Draginja Kovačević i Mladinka, Jakova i Ane Bakula.

**Ivana, Roka i Miroslave Skroza**; Miro, Bože i Zorka Gardijan; Milanka, Ante i Slavenke Lugočić; Nataša, Dragutina i Marije Meić; Helena, Mladenka i Veselje Švrtić; Željko, Rade i Milice Storić; Edi, Save i Kate Dragović; Miroslav, Nedjeljka i Zorka Vukić; Vesna, Žvonka i Anke Vlačić; Jagoda, Šime i Milice Labor; Ankica, Petra i Marije Galatić; Željko, Ivana i Brankiće Aras; Kristina, Henrika i Elizabeth Jurić-Kokić; Branko, Marka i Stane Aužina; Romeo, Ive i Suzane Perkov; Radovan, Mirka i Jovanke Lalić; Nikša, Stjepana i Uzdanke Sorić; Gor-

dana, Slavka i Ane Perović; Sandra, Mirka Zorić, 28 godina; Marija Baranović stara 69 godina; Mirko Wolf, star 63 godine i Željko Korenčić, 28 godina.

**VJENČANI**

Josip Mikulandra i Volimir Ježina.

Sretko Tintor i Rajka Antanasićević.

**UMRLI**

Vice Grgas-Bego, star 77 godina; Mirko Zorić, 28 godina; Marija Baranović stara 69 godina; Mirko Wolf, star 63 godine i Željko Korenčić, 28 godina.

# 2 1

zgoditak. Tome je prethodio jedan oštar udarac koj je na vrata uputio isti igrač, ali je vratar Majdančić izvanredno obranio.

Inicijativa je i na nastavku igre bila na strani domaćima, kojih je tek petnaestak minuta prije kraja nešto posustao i dozvolio gostima da izjednače. Kad je očekivalo da će ovaj susret završiti istim omjerom kao i onaj prošle jeseni u Hrasnici, iz jednog protunapada kojih je pošao od Stanišića, Orošnjak je iz neposredne blizine pogodio nezaštićeni dio mreže. Rezultat od 2:1 u korist »Šibenika« odgovara pričekanoj igri, koja je protekla u životu tempu i borbenosti obje momčadi.

Osvajanjem bodova »Šibenik« se za 32 boda uvrstio na petom mjestu tablice zapadne skupine II lige. Osim, donekle, Miljevića u obrani, u navalnom redu svidjeli su vrlo pokretljivi Stanišić i Bakmaz, koji je često put bio nepropisno zauzvratljivan ispred kaznenog prostora. U redovima gostiju istakao se srednji branitelj Pinto.

Zagrebački sudac Ilić načinio je više grešaka. Naročito mu se zamjera što iz igre nije udaljio i Šljivića, koja je grubo nasrnuo na Relića. (jj)

### U DRNIŠU:

# DOŠK - ZMAJ 1:0

Igralište na Podvornici. Vrijeme i teren vrlo povoljni za igru. Gledalaca oko 600. Sudac Glavina (Split). Strijelac: Bulević u 56. minuti igre.

**DOŠK:** Čavala, Podkrajšek, A. Vukušić, A. Tomić, Kovačević, Ž. Tomić, Živković, S. Vukušić, Čosić, Andrić, Buljević.

**ZMAJ:** Rančić Gardun, Sraguša, Andrijašević, Franković, Grimani, D. Puharić, Letica, Pavlinović, Isović, L. Puharić. (O. R.)

Poslije četveronedjeljnog odstupovanja sa svoga igrališta, DOŠK je pred svojim gledaocima zasluzeno pobijedio dobru momčad iz Makarske s minimalnim rezultatom.

Ono što karakterizira ovu nadasne fer utakmicu to su brojne šanse za podizanje golova, koje domaći nisu uspjeli iskoristiti. Na jedini pogodak tre-

### MALI OGLASNIK

IZGUBLJEN JE DŽEPNI NOTES U ZELENIM PLASTIČNIM KORICAMA — od Crnica do Poljane. Molim malaznika da ga uz nagradu povrati na adresu: Andrija Baraćić, Istarska 30.

Poslije čekati sve do početka drugog poluvremena, kada Buljević u 56. minuti primi jednu nabačenu loptu iz sredinje lijeve strane šesnaesterc odmjerena udarcem po zemlji zatresao Rančićevu mrežu njenim lijevom uguhu.

DOŠK je cijelo vrijeme igrao dominirajući terenom, a gosti su bili nadmoćniji samo poslije njih 10 minuta, kada su ulagaju snaže da spase bar jedan bod.

U pobijedničkoj su se momčadi istakli Kovačević i Ž. Tomić, a kod poraženih vrata Rančić.

Sudac Glavina iz Splita dobio je obavio svoj zadatak.

U predigmi glavnog susreta juniori DOŠK i Šibenik igrali su neriješeno 1:1 (1:0). (c.)

## OBAVIJEŠT

Obavještavaju se građani da Šibenik udrženja boraca NOR-a Šibenik u nedjelju, 22. svibnja u 10 sati, organizira polaganje vjenaca u Parku strijeljanja na Šubićevcu, i to povodom 24-godišnjice smrti Rade Končara i drugova strijeljanih na Šubićevcu i povodom 25-godišnjice ustanaka.

Mole se građani da u što većem broju prisustvuju polaganju vjenaca i tako uveličaju uspomenu na drugove.

Općinski odbor SUBNOR